

Lethathamo la Dipotso tsa Kgotsotsofalo ya Kalafo ya HIV (phetoho): HIVTSQc

Dibekeng/dikgweding tse mmalwa tse fetileng o ntse o nkile karolo dipatlisosong tsa kalafo ya HIV. Qalong ya dipatlisiso mohlomong o bile le phetoho ya kalafo. Kajeno re lakatsa ho tseba na tsebo ya kalafo ya hao ya ha jwale e fapane jwang ho tsebo ya kalafo ya pele thuto e qala. Ka kopo araba potso ka nngwe ka ho etsa sedikadikwe ho nomoro sekaleng ka seng se hlalolang sekgahla sa phetoho eo o bileng le yona. Haeba ha o wa ba le phetoho, ka kopo etsa sedikadikwe ho '0'.

1. O kgotsotsofetse ha kae ke kalafo ya hao ya ha jwale?
ke kgotsotsofetse haholo ho feta ha jwale 3 2 1 0 -1 -2 -3 ke kgotsotsofetse hanyane haholo ho feta pele ha jwale
2. O utlwa HIV ya hao e le tlasa taolo ha kae ha jwale?
e tlasa taolo e hantle haholo ha jwale 3 2 1 0 -1 -2 -3 e tlasa taolo e hantle bo tlasa haholo ho feta pele ha jwale
3. O kgotsotsofetse ha kae ke ditlamorao dife kapa dife tsa kalafo ya hao ya ha jwale?
ke kgotsotsofetse haholo ho feta ha jwale 3 2 1 0 -1 -2 -3 ke kgotsotsofetse hanyane haholo ho feta pele ha jwale

NOT FOR USE: SAMPLE

NOT FOR USE: This is a shortened sample only.

For use of the full questionnaire please contact info@healthpsychologyresearch.com

HIVTSQc © Prof. Clare Bradley; 7/97: Sesotho for South Africa 3.8.16

Leqephe la 1 la 1

(from Standard UK English HIVTSQc12 23.3.16)

Health Psychology Research Unit, UK. www.healthpsychologyresearch.com